



TSHIVENጁA HOME LANGUAGE
 GRADE 1 – BOOK 1
 TERMS 1 & 2
 ISBN 978-1-920458-14-0
 THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
 13th Edition



a b c d e
 f g h i j
 k l m n o p
 q r s t u
 v w x y z

TSHIVENጁA LUAMBO LWA HAYANI – Gireidi ya | Bugu |

ISBN 978-1-920458-14-0

Yo vusuludzwa,
 i tevhedza CAPS



Dzina:

Kilasi:



basic education
 Department:
 Basic Education
 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

TSHIVENጁA LUAMBO
 LWA HAYANI

Bugu ya |
 Themo | & 2



Vho Angie Motshekga,
Minista wa Muhasho wa
Pfunzo ya Muteo



Vho Dr. Reginah Mhaule,
Muthusaminista wa
Pfunzo ya Muteo

Bugu idzi dza u shumela dzo bveledzwa u itela uri dzi shumiswe nga vhagudi vha Afurika Tshipembe nga fhasi ha vhurangaphanda ha Minisiṭa wa Pfunzo ya Muteo, mufumakadzi Vho Angie Motshekga na Muthusaminista wa Pfunzo ya Muteo, Vho Dr. Reginah Mhaule.

Bugu dza u shumela dza Rainbow dzi vhumba tshipiḽa tsha mbekanyamushumo dza vhudzheneleli dza Muhasho wa Pfunzo ya Muteo wo livhiswaho kha u khwinisa kushumele kwa vhagudi vha Afurika Tshipembe kha gireidi dza rathi dza u thoma. Sa tshinwe tsha zwithu zwa nṭhesa zwa Pulanetshumisi ya Muvhuso, thandela iyi yo itwa uri i vhe hone nga thusedzo ya masheleni ya Muhasho wa Gwama. Izwi zwo ita uri muhasho u kone u bveledza idzi bugu dza u shumela kha nyambo dzoṭhe dza tshiofisi hu si na mbadelo.

Ri fulufhela uri vhadededzi vha ḽo vhona ndeme ya bugu idzi kha u funza havho ha ḽuvha liṅwe na liṅwe vha dovha vha ita uri vhagudi vha kone u khunyeledza kharikhuḽamu yoṭhe. Ro lingedza nga ndila dzoṭhe u sumbedza vhagudisi kha nyito inwe na inwe nga u dzhenisa aikhoni dzine dza sumbedza zwine vhagudi vha fanela u ita.

Ri na fulufhelo loṭhe la uri vhagudi vha ḽo ḽiphina nga u shuma nga idzi bugu musi vha tshi khou aluwa na u guda, na uri vhone sa vhadededzi vha ḽo vha na mukovhe kha dakalo iḽi.

Ri ri kha vhone na vhagudi vhavho, ngavhe zwi tshi vha nakela musi vha tshi shumisa bugu idzi. Zwi pfumbe.

VHUDIFHINDULELI HA VHASWA VHA AFRIKA TSHIPEMBE

<p>Ndingano</p> <p>Farani muthu muṅwe na muṅwe nga u linganana na u fana. Ni songo ṭalula.</p>	<p>Tshirunzi tsha muthu</p> <p>Ṭhonifhani muthu muṅwe na muṅwe. Ni vhe na vhwavho na u vhavhalela.</p>	<p>Vhutshilo</p> <p>Hulisani na u ṭhonifha vhabebi vhaṅu. Funanani na u fulufhedzea muṭani wa haṅu. Vhutshilo hoṭhe ndi mpho. Vhu ṭhonifheni.</p>
<p>Hayani</p> <p>Thusani kha mishumo ya hayani.</p>	<p>Pfunzo</p> <p>Dzhenani tshikolo, ni gude ni shumese. Tevhedzani milayo ya tshikolo.</p>	<p>U shuma</p> <p>Vhana vha songo kombetshedzwa u ṭoḽa mishumo.</p>
<p>Mbofholowo na tsireledzo</p> <p>Ni songo vha isa, u shengedza kana u shushedza vhaṅwe, nahone ni songo tenda vhaṅwe vha tshi zwi ita. Tandululani phambano nga mulalo.</p>	<p>Ndaka</p> <p>Ṭhonifhani ndaka ya vhaṅwe vhatu. Ni songo tshinyadza ndaka nahone ni songo tswa.</p>	<p>Vhurereḽi, lutendo na mihumbulo</p> <p>Ṭhonifhani lutendo na mihumbulo ya vhaṅwe vhatu.</p>
<p>Tsireledzo</p> <p>Vhavhalelani liḽhasi. Ni songo tambisa maḽi na muḽagasi. Tsireledzani zwipuka na zwimela. Kunakisani miḽi ya haṅu na zwitshavha zwa haṅu.</p>	<p>Vhudzulapo</p> <p>Ivhani mudzulapo wa Afrika Tshipembe wa vhukuma na u fulufhedzea. Tevhedzani milayo, ni vhe na vhuṭanzi uri na vhaṅwe vha ita ngauralo.</p>	<p>Mbofholowo ya u amba</p> <p>Ni songo ṭuṭuwedza mazwifhi na vengo. Ivhanani na vhuṭanzi uri vhaṅwe vhatu vha songo nyadzwa kana u vha iswa.</p>



Gireidi
ya



L u a m b o

nga TSHIVENḂA



Bugu iyi ndi ya:

TSHIVENḂA

Bugu ya





Z
w
i
r
e
n
g
o
m
u

Thero ya 1: Tshikolo

1	Edziselani zwine vha khou ita	2
Edziselani nzulele ya vhana vha re zwifanyisoni. U thapulana ha zwipfi		
2	Muvhili	4
Zwipiḡa zwa muvhili Thetshelesani ni sumbe tshipiḡa tsho teaho tsha muvhili. Gerani nyito i no amba nga zwipiḡa zwa muvhili ni zwi nambatedze ho teaho kha tshifanyiso.		
3	Tshamonde na tshauḡa	6
Vhurumbu (matungo) U tevhedzela tshanḡa sha monde na tsha u ja na u vhala minwe.		
4	Tshamonde na tshauḡa	8
Vhurumbu U sumbedza tshanḡa tsha monde na tsha u ja u ḡwala U tevhedzela		
5	Itani ḡḡowḡḡowe ya dzina jaḡu	10
U ḡwala: U fhambanya zwithu ḡḡ u vhona. U fhambanya nga u vhona: Wanani ni tangedzelani leḡere ja u thoma ja dzina jaḡu. Wanani ni tangedzele maḡere a dzina jaḡu. Itani ḡḡowḡḡowe ya dzina jaḡu. Mitaladzi i no tsitsa: olani vhutanda ha fuḡaga, na vhutanda ha maluvha.		
6	Vha ḡḡafhi?	12
Vhuimo fhethu: U amba, maipfi a ḡḡha ha, fhasi ha, muraha ha. Bulani uri avha vhana vhangafhi.		

7	Tshi na muḡḡo ufhiḡo?	14
U vhona nga u pfa: Tshi ita muḡḡo ufhiḡo? Tshi ita muḡḡo wa phosho kana u sa pfalesi? U fhambanya nga u vhona: Tangedzelani tshi sa yelani na zwiḡwe kha rou iḡwe na iḡwe.		
8	U tsireledzea muḡḡini	16
U amba: Wanani zwiito zwi no vhangha khombo tshifanyisoni. ḡalutshedzani uri ndi ḡḡani izwi zwiito hu u ḡivhangelanga khombo.		
9	Livhanyani	18
U fhambanya nga u vhona, vhutshimbizamiraḡo, Talani mutalo wa u livhanya ḡwana na mme awe. U vhona nga u pfa: Tshipuka itshi tshi ita muḡḡo ufhiḡo?		
10	Kiḡasini yashu	20
U sengulusa nga u vhona, u amba: Bulani madzina a zwithu zwi re kiḡasini. Ndi zwifhiḡo zwa zwinezwi zwithu zwine na vha nazwo kiḡasi yaḡu?		
11	Tshilimo na vhuria	22
Mivhala na khalaḡwaha: Tangedzelani zwiambaro zwi no ambarwa tshilimo nga muvhala mutswuku na zwi no ambarwa vhuria nga muvhala wa lutombo.		
12	Vhudele	24
Tangedzelani zwithu zwine na zwi shumisa kha vhudele. U ḡwala: U tevhela nga maḡo hu tshi tevhelwa mikwita (meizi).		

13	Tshikoloni	26
U amba nga tshifanyiso U vhala fhuḡḡo Mubvumo (foniki): a Bulani mubvumo, ni u khajare, ni u wane, ni u tangedzele. Divhamaipfi: Kha ri vhole maipfi ri thetshelese mibvumo. U vhala: Kha livhanye garatḡa dza maipfi na maipfi aya. Nyito ya u ḡiphiga * ḡḡudo dzoḡḡe dza nomboro dza odo dzi ḡo tevhela kuitelele uku		
14	Leḡere ja a	28
Itani ḡḡowḡḡowe ya u ḡwala leḡere iḡi. Mubvumo wa u thoma: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa a. U fhambanya nga u vhona: Wanani ni tangedzele tshifanyiso, tshivhumbeco kana leḡere ji no fana na ja u thoma. U livhanya mivhala na zwiwhumbeco.		
15	Ri vhala roḡḡe	30
Zwi fana na kha bambbiri ja u shumela ja 13. Mubvumo: s Nyito ya u ḡiphiga (u tevhedzela na u wana) u tevhela nga maḡo		
16	Leḡere ja dzh	32
U ḡwala: Tevhedzelani ni ite ḡḡowḡḡowe ya u ḡwala leḡere ja j Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa j. Dzhenisani leḡere ja j afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.		

Thero ya 2: U tamba roḡḡe

17	Ri tamba roḡḡe	34
Zwi fana na kha bambbiri ja u shumela ja 13. Mubvumo: u Nyito ya u ḡiphiga: Tevhedzelani zwithoma zwa zwiwhumbeco zwa zwipuka.		
18	Leḡere ja i	36
U ḡwala: Tevhedzelani ni ite ḡḡowḡḡowe ya u ḡwala leḡere ja i Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa i. dzhenisani leḡere ja i afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.		
19	Ri a tamba	38
Zwi fana na kha bambbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: u Nyito ya u ḡiphiga: Fhedzisani phetheni.		
20	Leḡere ja u	40
U ḡwala: Tevhedzelani ni ite ḡḡowḡḡowe ya u ḡwala leḡere ja u Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa u. dzhenisani leḡere ja u afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.		
21	Zwifuwohaya	42
Zwi fana na kha bambbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: e U tevhela nga maḡo hu tshi tevhelwa mikwita (meizi): Thusanani mureili uri a swike magumoni a bada.		
22	Leḡere ja e	44
U ḡwala: Tevhedzelani ni ite ḡḡowḡḡowe ya u ḡwala leḡere ja e Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa e. dzhenisani leḡere ja e afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.		

23	Mudededzi wanga	46
Zwi fana na kha bambbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: o Nyito ya u ḡiphiga: Fhedzisani phetheni.		
24	Leḡere ja o	48
U ḡwala: Tevhedzelani ni ite ḡḡowḡḡowe ya u ḡwala leḡere ja o Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa o. dzhenisani leḡere ja o afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.		
25	U thusa	50
Zwi fana na kha bambbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: d U sengulusa nga u vhona: shumisani zwifanyiso kha u anetshela tshitori.		
26	Leḡere ja d	54
U ḡwala: Tevhedzelani ni ite ḡḡowḡḡowe ya u ḡwala leḡere ja d Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa d. dzhenisani leḡere ja d afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.		
27	U imba	54
Zwi fana na kha bambbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: r ḡioleni ni ḡwale dzina jaḡu.		
28	Leḡere ja r	56
U ḡwala: Tevhedzelani ni ite ḡḡowḡḡowe ya u ḡwala leḡere ja r Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa r. dzhenisani leḡere ja r afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso. U ḡwala: Fhatani maipfi nga u ḡanganya maḡere.		

29	Ri ya hayani	58
Zwi fana na kha bambbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: b Nyito ya u ḡiphiga: Fhedzisani phetheni.		
30	Leḡere ja b	60
U ḡwala: Tevhedzelani ni ite ḡḡowḡḡowe ya u ḡwala leḡere ja b Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa b. dzhenisani leḡere ja b afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.		
31	Ro swika zwavhuḡi	62
Zwi fana na kha bambbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: n Nyito ya u ḡiphiga: Olani tshifanyiso ni tshi sumbedza uri ni ya hani tshikoloni ḡuvha iḡwe na iḡwe.		
32	Leḡere ja n	64
U ḡwala: Tevhedzelani ni ite ḡḡowḡḡowe ya u ḡwala leḡere ja n Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa n. dzhenisani leḡere ja n afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.		



Thero ya 3: Tshikolo tshi tshi bva



33 U ja nga ngona 66

Zwi fana na kha bambbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: j
U fhambanya nga u vhona: Sedzani tshifanyiso ni tangedzele mitshelo i re hone.

34 Lejere ja j 68

Talani na u tevhezela: Thusani bisi uri i jene muḡini muḡwe na muḡwe u re kha meizi.
U ḡwala: Tevhezela ni ite ḡowenḡowe ya u ḡwala lejere ja j.
Tangedzela: Tangedzela zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa j.
dzhenisani lejere ja j afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.
Olani zwifanyiso zwi no thoma nga lejere j.

35 Tshikolo tshi tshi bva 70

Zwi fana na kha bambbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: r
Nyito ya u ḡiphiḡa: Livhanyani zwifhatuwo na vhuḡipfi.

36 Lejere ja f 72

U ḡwala: Tevhezela ni ite ḡowenḡowe ya u ḡwala lejere ja f
Tangedzela: Tangedzela zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa f.
dzhenisani lejere ja f afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

37 Mitambo 74

Zwi fana na kha bambbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: t
Nyito ya u ḡiphiḡa: Livhanyani bola na mutambo.

38 Lejere ja t 76

U ḡwala: Tevhezela ni ite ḡowenḡowe ya u ḡwala lejere ja t
Tangedzela: Tangedzela zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa t.

Dzhenisani lejere ja t afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.
U ḡwala : Fhatani maipfi nga u ḡanganya maḡedere.

39 Vhudele 78

Zwi fana na kha bambbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: t
U fhambanya nga u vhona. Wanani phambano

40 Lejere ja m 80

U ḡwala: Tevhezela ni ite ḡowenḡowe ya u ḡwala lejere ja m
Tangedzela: Tangedzela zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa m.
dzhenisani lejere ja m afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.
U vhalo: Khaḡarani ipfi lone ji no yelana na tshifanyiso.

41 U awela 82

Zwi fana na kha bambbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: w
U sengulusa nga u vhona: : shumisani zwifanyiso kha u anetshela tshitori.

42 Lejere ja w 84

U ḡwala: Tevhezela ni ite ḡowenḡowe ya u ḡwala lejere ja w
Tangedzela: Tangedzela zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa w.
dzhenisani lejere ja w afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

43 U ita tshuḡwahaya 86

Zwi fana na kha bambbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: g
Mubvumo: dzhenisani lejere ja g afho tshikalani u itela uri ipfi ji yelane na tshifanyiso.
Tevhezela ni pfaḡandothe.

44 Lejere ja g 88

U ḡwala: Tevhezela ni ite ḡowenḡowe ya u ḡwala lejere ja g

Tangedzela: Tangedzela zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa g.
dzhenisani lejere ja g afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

45 Mme anga 90

Zwi fana na kha bambbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: p
U sengulusa nga u vhona: : shumisani zwifanyiso kha u anetshela tshitori.

46 Lejere ja p 92

U ḡwala: Tevhezela ni ite ḡowenḡowe ya u ḡwala lejere ja p
Tangedzela: Tangedzela zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa p.
dzhenisani lejere ja p afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.
Olani zwifanyiso zwa zwithu zwi no thoma nga mubvumo wa p.

47 Khotsi anga 94

Zwi fana na kha bambbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: v
Nyito ya u ḡiphiḡa: Tḡamani zwithoma zwi re kha bisi. Olani zwifhatuwo kha mafasitere ni zwi khaḡare.

48 Lejere ja v 96

U ḡwala: Tevhezela ni ite ḡowenḡowe ya u ḡwala lejere ja v
Tangedzela: Tangedzela zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa v.
dzhenisani lejere ja v afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

Thero ya 4: Muḡa wa hashu

49 Mukomana wanga 98

Zwi fana na kha bambbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: x
U tevhele nga maḡo: Sumbedzani ḡdila ine Sam a tshimbila ḡgayo a tshi ya tshokolini: Tḡalutshedzani khonani yaḡu.

50 Lejere ja x 100

U ḡwala: Tevhezela ni ite ḡowenḡowe ya u ḡwala lejere ja x
Tangedzela: Tangedzela zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa x.
dzhenisani lejere ja x afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

51 Vhomakhulu 102

Zwi fana na kha bambbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: y
Nyito ya u ḡiphiḡa: Fhedzisani phetheni.

52 Lejere ja y 104

U ḡwala: Tevhezela ni ite ḡowenḡowe ya u ḡwala lejere ja y
Tangedzela: Tangedzela zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa y.
dzhenisani lejere ja y afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

53 Makhadzi na khotsimuhulu/ khotsimunene/malume 106

Zwi fana na kha bambbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: k
Nyito ya u ḡiphiḡa: Olani tshifanyiso tsha mbekanyamushumo ya TV ine na takalela u i lavhelesa.

54 Lejere ja k 108

U ḡwala: Tevhezela ni ite ḡowenḡowe ya u ḡwala lejere ja k
Tangedzela: Tangedzela zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa k.
dzhenisani lejere ja k afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

55 U thusa 110

Zwi fana na kha bambbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: s
U fhambanya nga u vhona: Tangedzela ama nga muvhala mutswuku. Tangedzela zwisibe nga muvhala wa lutombo.
Tangedzela ni mitshelo nga muvhala mudala.

56 Lejere ja s 112

U ḡwala: Tevhezela ni ite ḡowenḡowe ya u ḡwala lejere ja s
Tangedzela: Tangedzela zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa s.
dzhenisani lejere ja s afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

57 Maḡuvha a mabebo 114

Zwi fana na kha bambbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: ḡ
Nyito ya u ḡiphiḡa: Jenisani makhaḡela kha khekhe iyi ni tshi sumbedza miḡwaha yaḡu.

58 Lejere ja ḡ 116

U ḡwala: Tevhezela ni ite ḡowenḡowe ya u ḡwala lejere ja ḡ
Tangedzela: Tangedzela zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa ḡ.
dzhenisani lejere ja ḡ afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

59 U ja 118

Zwi fana na kha bambbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: Q
Nyito ya u ḡiphiḡa: Olani tshifanyiso tsha muḡa wa haḡu

60 Lejere ja Q 120

U ḡwala: Tevhezela ni ite ḡowenḡowe ya u ḡwala lejere ja Q
Tangedzela: Tangedzela zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa Q.
dzhenisani lejere ja Q afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

61 Ri a thusa hayani 122

Zwi fana na kha bambbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: h
Ndinganahuvhili: Fhedzisani tshifanyiso.

62 Lejere ja h 124

U ḡwala: Tevhezela ni ite ḡowenḡowe ya u ḡwala lejere ja h
Tangedzela: Tangedzela zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa h.
dzhenisani lejere ja h afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

63 Musi ri zuu 126

Zwi fana na kha bambbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: Z
Nyito ya u ḡiphiḡa: Olani tshifanyiso tsha muḡa wa haḡu.

64 Lejere ja Z 128

U ḡwala: Tevhezela ni ite ḡowenḡowe ya u ḡwala lejere ja Z
Tangedzela: Tangedzela zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa Z.
dzhenisani lejere ja Z afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.



Kha ri ite nyito

Edzisani avha vhana.




Farani ṭhoho



Farani mahada



Farani
thumbuthumbu



Farani ningo



Farani magona



Bvisani
lulimi



Bonyani
maṭo



Farani
zwikunwe



Tharamudzani
minwe




Tharamudzelani
zwanda matungo



Farani
thoho



Kwamani
lutombo




Tharamuwani



Kh^hari ite nyito

Thetshelesani mudededzi w^hanu ni sumbe tshipida tsho teaho tsha muvhili.








Duvha:



Kha ri n'wale

Gerani zwanda na milenzhe ni zwi nambetedze ho teaho.
Khalarani tshifanyiso nahone ni elelwe u ola tshifhatuwo.



Tshamonde na tshauḷa

Themo ya 1 – Vhege ya 1




Kha ri ṅwale



Tevhedzelani tshandḷa tshaṅu tshamonde.

Tshamonde

Large empty rectangular box for drawing or writing.





Duvha:




Kha ri n̄wale

Tevhedzelani tshanda tshanu tshaula ni kone u vhala minwe yanu.



Tshaula


Large empty rectangular box for drawing or writing.





Kha ri ite nyito

Imani u fana na uyu mutukana a re tshif anyisoni.
 Sumbedzani tshanda tshanu tshauḷa.
 Sumbedzani tshanda tshanu tshamonde.
 Sumbedzani tshanda tshine na anzela u ṅwala ngatsho.
 Sumbedzani mulenzhe une na anzela u raha ngawo.



Tshamonde

Tshauḷa


Mulenzhe wa monde

Mulenzhe wa tshauḷa




Kha ri ñwale


 Dzheniselani midali kha mabaloni aya.




 Dzheniselani zwitanda kha malegere aya.



 Thusani notshi uri i wane liluvha.



 Thusani tshisusu uri tshi wane liluvha.





Kha ri n̄wale

Tangedzelani ḡedere
ḡa u thoma ḡa dzina
ḡaḡu.

Dioleni.

A B C D E F G
H I J K L M N
O P R S T
U V W X Y Z

Tangedzelani maḡwe maḡedere a dzina ḡaḡu.

a b c d e f g h i j k l m n o
p r s t u v w x y z

Itani nḡowenḡowe ya u n̄wala dzina ḡaḡu.

Dzina:

Tshifani:



Kha ri n'wale




Olani thanda dza fulaga idzi.




Olani zwitanda zwa maluvha aya.



Thusani khangaru uri i wane n'wana wayo.



Thusani uyu mutukana uri a fhufhise khaithi yawe.





Kha ri ite nyito

Bulani uri avha vhana vha ngafhi?



fhasi ha bogisi



nnda ha bogisi



tsini na tsini



ngomu bogisini

u khou sukumedza nga murahu



o dzula vhukati

u khou kokodza phanda






Kha ri ite nyito

Zwi na muungo ufhio?

Bulani uri tshithu tshi ita muungo ufhio ni kone u tangedzela zwithu zwine zwa itesa phosho.





Zwi sa yelani



Kha ri n'wale

Tangedzelani zwi sa yelani na zwiwe kha muduba muwe na muwe.






Kha ri ite nyito

Ndi zwifhio zwiito zwi no vhanga khombo kha itshi tshifanyiso?
Ndi ngani izwi zwiito hu u divhangela khombo?






Duvha:





Kha ri ite nyito

Talani mutalo wa u livhanya nwana na mme awe.



Bere

Nguluvhe

Nngu

Tshinamana

Tshibudzana

Khuhu

Kusekwa

Kholomo

Kubere


Mbudzi

Ngwana

Tshikukwana

Tshiguluzwana

Sekwa



Kha ri ite nyito

Kha ri sedze tshif anyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.
Ndi zwifhio zwa zwenezwi zwithu zwine na vha nazwo kilasini yanu?



mukhwama

lantshi




sangwetshi



dzhusi


apula




bola



khadi



bugu




Duvha:

phositara



phazili




khirayoni



penisela




guluu



tshigero



rula



raba



peni na bammbiri



pennde



bulatsho ya u pennda



radio




khomphyutha






Kha ri n'wale

Tangedzelani zwiambaro zwi no ambarwa tshilimo
nga **muvhala mutswuku**.



Tangedzelani zwiambaro zwi no ambarwa vhuria
nga **muvhala wa lutombo**.



Tshilimo



Duvha:



Vhuria





Kha ri n'wale

Tangedzelani zwithu zwine na zwi shumisa kha vhudele.






Duvha:



Kha ri n'wale

Thusani vhasidzana uri vha wane bulatsho dzavho dza maṅo.





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale


N^hne na inwi.

Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



a	d	c	a
e	g	q	b
a	o	o	a
s	b	a	A





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

nona	vhana	adza
na	ana	akha



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Nne	na	inwi.
-----	----	-------



Kha ri diphine


Dioleni.

Large empty rectangular box for writing practice.



Kha ri n̄wale

Itani n̄dowendowe ya u n̄wala leđere ili.




atsha apula



Aa



ambulentse



Kha ri ite nyito


Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo a.






Kha ri ite nyito

Wanani ni tangedzele tshifanyiso tshi no fana na tsha u thoma.




Wanani ni tangedzele ledere li no fana na la u thoma.



Kha ri ite nyito

Wanani tshivhumbeo tshi no fana na tshi re tshibogisini tsha u thoma.
Tshi khalareni nga muvhala wonoyo.





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Ana na Ndamulelo vha
dzhena tshikolo f'hano.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



dzh	ts	khw	g
a	zw	dzh	khw
zw	dzh	zw	ts
ts	d	ts	dzh

dzhamu





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetsheselele mibvumo.

dzhogo	dzhango	phadzha
dzhena	dzhia	phudzha



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ana	na	Ndamulelo	vha	dzhena
			tshikolo	fhano.




Kha ri diphine



Thusani tshinoni uri tshi wane tshitaha tshatsho.



Thusani mutukana u kora bola.



Thusani tshisusu uri tshi wane liluvha.





Kha ri ite nyito



Wanani ni tangedzele leḡere li no fana na la u thoma.


dzh	t	f	ʃ	g	dzh
t	dzh	t	ʃ	f	a
f	d	f	t	p	dzh



Kha ri n̄wale

Itani n̄dowendowe ya u n̄wala leḡere ili.





Kha ri n'wale

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo **dzh**.



Kha ri n'wale

Dzhenisani legere **dzh** afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.



dzhesi



dzhamu



dzhege



dzhasi



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale

Vha tamba bola phakhani.




Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



i	n	l	u
a	i	u	i
u	o	u	l
l	i	n	i





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

lila	pf <i>i</i>	imo
mila	ndi	ima



Kha ri livhanye


Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Vha	tamba	bola	phakhani.
-----	-------	------	-----------



Kha ri diphine

Tumekanyani zwithoma ni wane uri ndi tshifuwoḽe itshi.




Leḡere la i

Themo ya 1 – Vhege ya 5




Kha ri n̄wale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri n̄wale


Itani nḡowendḡowe ya u n̄wala leḡere ili.







Kha ri n'wale

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo i.



Kha ri n'wale


Dzhenisani ledere i afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.


 i m b a



g o n



b s



m u r



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

U tamba hu a takadza.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



u	c	z	u
a	n	u	c
c	n	c	c
u	o	n	u





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

unga	hu	guda
kuvha	tuwa	tumba



Kha ri livhanye



Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

U tamba hu a takadza.



Kha ri diphine

Kha ri fhedzise phetheni dzi tevhelaho.




Leḡere la i

Themo ya 1 – Vhege ya 5




Kha ri ṅwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri ṅwale

Itani ṅdowṅdowe ya u ṅwala leḡere ili.





Kha ri n̄wale

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo U.



Kha ri n̄wale

Olani zwifanyiso izwi zwi no thoma nga ledere U.

buvhi

munna

funguvhu

bugu



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Nndinde ndi tshifuwo
tsha Ndumeliso.




Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



a	e	o	u
e	o	u	a
u	e	i	e
i	u	e	u



emere



Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

Nndinde	ye	bege
Ndumeliso	yone	ene




Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Nndinde ndi tshifuwo tsha Ndumeliso.

Kha ri tevhedzele bada ri tshi thusa mureili uri a fhedze mbambe.

Kha ri diphine




Themo ya 1 – Vhege ya 6




Kha ri ṅwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri ṅwale


Itani ṅdowṅdowe ya u ṅwala leḡere ili.





Kha ri n'wale


Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo **e**.



Kha ri n'wale

Dzhenisani leḡere **e** afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso. Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.

_ḡdelā
mu_nḡdi
_r_gisi
_l_la
l_g_re





Kha ri ambe Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Hu khou fhisa.



Mibvumo Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



o	n	e	o
a	e	u	o
e	o	u	o
o	e	n	u





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetsheselese mibvumo.

somela	khou	ofha
soga	sola	oma



Kha ri livhanye



Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Hu	khou	fhisā.
----	------	--------



Kha ri diphine


Kha ri fhedzise phetheni dzi tevhelaho.






Kha ri ṅwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri ṅwale

Itani ṅdowṅdowe ya u ṅwala leḡere ili.






Kha ri n'wale

Dzhenisani leḡere line zwif anyiso izwi zwa thoma ngalo.




Kha ri n'wale

Dzhenisani leḡere **O** af ho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.




___le




___ra



___tsha



___fha



ng___ma



___nndo



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Ndi takusa Mashudu.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



p	d	p	d
a	b	a	p
d	a	d	b
a	d	p	d

daisi





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

dindi	duda	mashudu
dada	desike	dindi



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ndi takusa Mashudu.



Kha ri diphine

Talutshedzani khonani yaṅu zwiṭori zwi no bva kha tshifanyiso itshi.






Kha ri n̄wale

Wanani ni tangedzele leḡere li no fana na la u thoma.



Kha ri n̄wale



Itani ngowendowe ya u n̄wala leḡere ili.





Kha ri n'wale

Dzhenisani ledere line zwifanyiso izwi zwa thoma ngalo.




Kha ri n'wale

b

d

Dzhenisani ledere d afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.



__anga



__uvhi



__aisi



__ege



__a__a



__a__a



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Ri imba ri guma.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



r	f	p	f
t	r	a	u
d	r	t	f
r	f	r	t

rinngi



Duvha:



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetsheselele mibvumo.

ri	renga	ro
raru	rema	rina



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ri imba ri guma.



Kha ri diphine

Dioleni ni riwale dzina laṅu.

Tshifanyiso tshanga:



ID yanga

Dzina: _____

Tshifani: _____

Duvha la mabebo: _____ / _____ / 20 _____

Themo ya 1 – Vhege ya 7





Kha ri n'wale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri n'wale

Itani ndowendowe ya u n'wala ledere ili.






Kha ri n̄wale

Dzhenisani mubvumo une zwifanyiso izwi zwa thoma ngawo.



3



Kha ri n̄wale

Fhatani maipfi nga u tanganya maledere.

r — aka
r — ea
r — ema

raka

rea

rema

r — ula
r — aba
r — inngi

r — athi
r — aru
r — enga

r — itha
r — otha
r — unga



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Ndamulelo o posa bege bisini.




Kha ri vhale




Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



b	d	p	a
a	b	a	p
d	b	d	b
b	d	p	a





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

beba	bapu	bisini
baba	bodo	bugu



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ndamulelo o posa bege bisini.



Kha ri diphine

Talani mutalo u tshi bva kha ipfi u tshi ya kha tshifanyiso tsho teaho.



bisi



buvhi



bola

bodo





Kha ri n'wale


Wanani ni tangedzele ledere li no fana na la u thoma.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	p	p	a
d	d	a	p	p	b



Kha ri n'wale

Itani ndowendowe ya u n'wala ledere ili.



bibi

Bb

baloni



bola

b b

B B




Kha ri n'wale

Dzhenisani mubvumo une zwifanyiso izwi zwa thoma ngawo.



Kha ri n'wale

Dzhenisani ledere **b** afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.



bambela



 annda



 ogisi



 ugu



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Ndumeliso o tsa bisini
a pfa notshi i tshi noḡa.





Kha ri vhale



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



nungu





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

bisini	notshi	noño
ningo	nala	naña
nono	nola	nala



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ndumeliso	o	tsa	bisini	a
pfa	notshi	i	tshi	noña.



Kha ri diphine


Olani tshifanyiso ni tshi sumbedza uri ni ya hani tshikolani duvha linwe na linwe.

Large empty rounded rectangular box for writing practice.




Kha ri n̄wale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri n̄wale

Itani n̄dowendowe ya u n̄wala ledere ili.



nombelo

N n ningo



n n

ñ ñ

n n

N N

Ñ Ñ

N N



Kha ri n'wale

Dzhenisani ledere **n, n̂** kana **n̂** afho zwikhalani u itela uri ni vhumbe ipfi ili no yelana na tshif anyiso.

- __a
- __inga
- __ala
- mu__o
- __ama
- li__aa__aa
- __u__gu
- __ese
- __ombe
- __awa
- __ete
- __owa
- ma__o





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Ndi takalela u la.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



p	l	p	l
t	b	a	p
l	a	l	j
h	l	p	l






Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

lone	la	lila	luma
langa	lito	lela	lala



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ndi	takalela	u	la.
-----	----------	---	-----



Kha ri diphine

Sedzani zwifanyiso izwi ni tangedzele mitshelo i re hone.





Themo ya 2 – Vhege ya 1





Kha ri n'wale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri n'wale



Itani ndowendowe ya u n'wala lejere ili.





Kha ri n'wale

Dzhenisani leḡere | na | afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso. Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.




__ino			__ifhasi
__inga			__iivha
__ito			__uvhone
__ibu			__ebula



Kha ri n'wale

Olani zwifanyiso izwi zwi no thoma nga leḡere | na |






Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Ndi funesa u
tamba bola.




Kha ri vhale



ABC

Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



f	v	t	f
t	f	t	p
d	t	d	b
v	d	f	v

f u l a g a





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

fungani	fana	fema	fasi ^u tere
funesa	funa	founa	funana



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye gara^ua dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ndi funesa u tamba bola.



Kha ri diphine

Zwi sumbedza mini? Talani mutalo u tshi bva kha ipfi u tshi ya kha tshif anyiso tsho teaho. Dioleni uri ni dipfa nga ndilade namusi.

	no takala	
	no ^u tungufhala	
	no sinyuwa	
	no tshuwa	



Leḡere la f

Themo ya 2 – Vhege ya 1







Kha ri n̄wale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri n̄wale

Itani ndowendowe ya u n̄wala leḡere ili.





Kha ri n̄wale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.




















Kha ri n̄wale

Dzhenisani leḑere **f** afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso. Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.



__asikot̄i



__ulaga

__uyu

10

__umi


__ula

__ounu



__asit̄ere


__orogisi





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



U ṭalela mitambo zwi a takadza.




Kha ri vhale



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



t	d	j	t
ṭ	f	ṭ	j
t	a	t	f
f	t	ṭ	i





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

tonda	tika	tota
tenda	takadza	tala



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

U ṭalela mitambo zwi a takadza.



Kha ri diphine

Talani mutalo u tshi ya kha bola yo teaho.




Themo ya 2 – Vhege ya 2





Kha ri n̄wale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri n̄wale

Itani nḡowendowe ya u n̄wala leḡere ili.





Kha ri n̄wale Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo **W**.



Kha ri n̄wale Fhatani maipfi nge na t̄anganyisa maledere.

t	} anga	tanga
t̄		t̄anga
n		nanga

p	} ata	
k		
t̄		

p	} ata	
b		
t		

t̄a	ha	
	na	
	la	



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale


Ndumeliso u na vhudele.



ABC

Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



m	u	h
a	m	n
h	u	n
m	n	m





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

mumu	lima	makole	maṭo
mama	mala	mannogo	maṅo



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ndumeliso u na vhudele.



Kha ri diphine

Talutshedzani khonani yaṅu uri Ndumeliso o vha e kha tshiimode musi a sa athu ya tshikoloni na musi o no vhuya tshikoloni.





Themo ya 2 – Vhege ya 2



Kha ri n̄wale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri n̄wale

Itani ndowendowe ya u n̄wala leḁere ili.



m m

M M



Kha ri ole

Olani zwifanyiso izwi zwi no thoma nga legere **m** na **n**.

m


n




Kha ri n'wale

m **n**

Dzhenisani legere **m** na **n** afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.



__ulo__o




__ombelo



__akole



__ato



__uri



__ingo



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Khotsi anga vha vusa nndu.




Kha ri vhale



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



f	r	t	v
t	v	t	r
r	t	d	b
v	r	f	v

vulu vulu





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

vusa	vala	vothi	vaya
vuma	vili	vivho	vumba



Kha ri livhanye


Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Khotsi anga vha vusa nṅdu.



Kha ri diphine

Ṭumekanyani zwithoma ni sumbedze ṅdila ine khotsi aṅu vha tshimbila nga mini vha tshi ya mushumoni.




Themo ya 2 – Vhege ya 4




Kha ri ṅwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri ṅwale

Itani ṅdowṅdowe ya u ṅwala leḡere ili.




vothi

V

v






vuluvulu





Kha ri n'wale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri n'wale

Dzhenisani legere **V** afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso. Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.

__ili

__othi

__olenga

__uwa

__ulu__ulu





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Ri vhala bugu.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



g	a	p	q
a	g	a	n
q	o	a	g
g	p	q	u





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

gumbu	gama	bugu
gokoko	gona	dzhogo



Kha ri livhanye


Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ri	vhala	bugu.
----	-------	-------



Kha ri diphine


Talani mutalo u tshi bva kha ipfi u tshi ya kha tshifanyiso tsho teaho.



g_e_the	a
g__le	e
g__mba	o
g__mu	i
gofh__	u




Ledere la g

Themo ya 2 – Vhege ya 3





Kha ri n̄wale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri n̄wale


Itani ndowendowe ya u n̄wala ledere ili.





Kha ri ite nyito

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo **g**.



Kha ri riwale

Khalarani ipfi li re lone uri li yelane na tshifanyiso.



goni

gona



gole

gogo




gulu

gope



gidima

gumba



goni

gona



gidima

gumba



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Mme anga vho renga maapula.




Kha ri vhale



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



d	p	a	b
b	a	p	d
a	d	b	p
d	p	a	b





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetsheselese mibvumo.

maapula	posa	papawe
mapulo	pala	pennda



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Mme anga vho renga maapula.



Kha ri diphine

Ṭalutshedzani khonani yaṅu tshiṭori tshi no bva kha zwifanyiso izwi.





Kha ri n̄wale



Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.

p	a	d	b	p	b
d	d	p	b	d	a
b	b	d	q	p	a



Kha ri n̄wale

Itani ndowendowe ya u n̄wala leḡere ili.






Kha ri n'wale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri n'wale

Dzhenisani leḑere **p** afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshif anyiso. Talani mutalo u tshi bva kha ipfi u tshi ya kha tshif anyiso tsho teaho.



__apawe



__ani



__osa

__enisela



__eni



__ennde





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Ndumeliso u a awela.




Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



w	v	u
t	w	m
m	n	u
v	u	w





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

wela	wanga	wawe
wisa	wone	awela



Kha ri livhanye


Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ndumeliso	u	a	awela.
-----------	---	---	--------



Kha ri diphine

Ṭalutshedzani khonani yaṅu tshiṭori tshi no bva kha tshifanyiso itshi.



Ha tsha kona u tsa murini.


Leḡere la W

Themo ya 2 – Vhege ya 3




Kha ri nḡwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nḡwale

Itani nḡowenḡowe ya u nḡwala leḡere ili.





Kha ri n'wale Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo **W**.



Kha ri n'wale Dzhenisani legere **W** afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso. Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.

n^o__a



vu__a

__ulu



__atshi

mbu__e



n^a__a



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Mukomana wanga o xisa baisigira.




Kha ri vhale



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



x	k	z	x
k	x	k	x
z	a	x	z
x	d	z	k

xaxara





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

xisa	xale	xaxara
xoya	xela	xuxuxu



Kha ri livhanye


Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Mukomana wanga o xisa baisigira.



Kha ri diphine

Sumbedzani Ndu meliso ndila ya u ya tshikoloni.




Leḡere la X

Themo ya 2 – Vhege ya 5





Kha ri ṅwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri ṅwale

Itani ṅdowṅdowe ya u ṅwala leḡere ili.



Duvha:



Kha ri n̄wale

Fhaṭani maipfi nga maḽedere.

x

- a
- oya
- aya
- axara

Four empty rounded rectangular boxes for writing answers.



Kha ri n̄wale


Ni nga kona u wana maḽedere ane aya maipfi a thoma ngao?





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Ndi vhomakhulu vhavhuya.




Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



y	d	g	y
g	y	g	p
y	a	y	g
u	p	a	j





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshesele mibvumo.

vhavhuya	yawe	yavho
vhuya	muya	yone



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ndi vhomakhulu vhavhuya.



Kha ri diphine

Ambani nga izwi zwifanyiso.



luvhilo



muhulwane



ongolowa



tsha kale



tshiswa

mutuku





Themo ya 2 – Vhege ya 5




Kha ri ṅwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri ṅwale

Itani ṅdowṅdowe ya u ṅwala leḁere ili.






Duvha:




Kha ri n̄wale

Khalarani zivhumbeco zwi re na leḡere **y** nga tḡaḡa na leḡere **g** nga mudala.




Kha ri n̄wale


Dzhenisani leḡere **y** afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.



__ o __ o



mbu __ u



va __ a





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Vha takalela TV.



Mibvumo

Bulani mibvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



k	h	n	k
h	r	k	h
d	k	d	h
h	r	p	a

kokovha





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

kala	kela	takalela
kola	kula	kivha



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Vha	takalela	TV.
-----	----------	-----



Kha ri diphine

Olani tshifanyiso tsha zwe na vhona kha TV.




Leḡere la k

Themo ya 2 – Vhege ya 6






Kha ri ṅwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri ṅwale


Itani ṅdowṅdowe ya u ṅwala leḡere ili.





Kha ri n'wale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri n'wale

Dzhenisani ledere **k** afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso. Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.

tshi_oli

_omi_i

ma_anda

mu_u_ulume

tshi_epe



Themo ya 2 – Vhege ya 6



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Ri thusa khotsi ashu.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



z	s	e	o
e	z	o	s
a	s	x	z
s	u	w	a






Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshesele mibvumo.

saga	sefo	vusa	thusa
saha	sofa	posa	suvha



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ri	thusa	khotsi	ashu.
----	-------	--------	-------



Kha ri diphine



Tangedzelani nama nga muvhala mutswuku.
Tangedzelani zwisibe nga muvhala wa lutombo.
Tangedzelani mitshelo nga muvhala mudala.










Themo ya 2 – Vhege ya 6






Kha ri ṅwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri ṅwale







Itani ṅdowṅdowe ya u ṅwala leḡere ili.





Kha ri n̄wale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri n̄wale

Dzhenisani leḡere **S** afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso. Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.



__ekwa



__ogisi

7

__umbe



__aha



__aga




__ambelo



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Ndi ḡuvha ḡa
Malindi ḡa mabebo.




Kha ri vhale



ABC

Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



p	ḡ	p	d
a	b	a	p
d	ḡ	d	ḡ
ḡ	d	p	a

ḡuvha



Duvha:



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

daka	domu	ditsi	dorobo
dana	duvha	denzhe	diraiva



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ndi duvha la Malindi la mabebo.



Kha ri diphine




Dzhenisani makhandela kha khekhe iyi ni tshi sumbedza mirwaha yaṅu.








Kha ri n̄wale

Wanani ni tangedzele leḡere li no fana na la u thoma.



Kha ri n̄wale

Itani ndowendowe ya u n̄wala leḡere ili.





Kha ri n'wale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



100



Kha ri n'wale

Dzhenisani ledere **d** afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso. Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.

__ ambatshekwa

__ enzhe

__ eme __ u



__ ula

__ ongololo

__ iromu



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale


Dovhani u nwa tie. O fhedza u nwa tie a ya o tamba kha dembetiti.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare.
Ni u riwalo, ni u tangedzele.

Dembetiti



Dovhani



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

Dembetiti



Kha ri vhale

Kha ri vhale fhungo ili.




Dovhani u tamba kha dembetiti.



Kha ri diphine

Olani tshifanyiso tsha muṭa wa hanu ni kone u tevhezela maipfi.



- khotsi
- mme
- makhadzi
- khaladzi
- makhulu tshisadzi
- makhulu tshinna
- malume
- mmame






Leḡere la d

Themo ya 2 – Vhege ya 7






Kha ri ṅwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri ṅwale

Itani ṅdowṅdowe ya u ṅwala leḡere ili.






Kha ri n'wale

Khalarani tshifanyiso ni tshi tevhedza maledere.



p= [red square] q= [orange square] b= [blue square] a= [green square] d= [yellow square]



Kha ri n'wale

Talani mutalo u tshi bva kha tshifanyiso u tshi ya kha tshipfi tshine na nga shumisa.



u vhona



u kwama



u nukhedza



u thetshela



u pfa



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

A hu na komiki.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



h	n	m	h
n	u	a	n
u	h	u	a
h	u	n	h

haka





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

hatsi	haka	hana
hu	hoha	hona



Kha ri livhanye


Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

A	hu	na	komiki.
---	----	----	---------



Kha ri diphine

Fhedzisani tshifanyiso itshi.



Themo ya 2 – Vhege ya 8






Kha ri ṅwale

Thusani bisi uri
i dzhene muḡini
muṅwe na
muṅwe.



Kha ri ṅwale







Itani ṅdowṅdowe ya u ṅwala leḡere ili.






Kha ri n̄wale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri n̄wale

Khalarani ipfi lo teaho tshifanyiso.



heke

hoko



hama

habu



hoyu

hona



harika

hunda



haka

habu




hemmbe

harani



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshif anyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale


Ro ya na mmawe zuu.



ABC

Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



z	c	a	s
a	e	z	e
z	s	c	z
s	x	e	s

zozo





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

z <u>u</u> u	z <u>u</u> wa	z <u>u</u> za
z <u>a</u> z <u>a</u> mela	z <u>i</u> nki	z <u>o</u> zo



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ro ya na mmawe zuu.



Kha ri diphine

Talani mutalo u tshi bva kha tshipuka u tshi ya kha haya hatsho.





Leḑere la Z

Themo ya 2 – Vhege ya 8




Kha ri ṅwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma. Itani phetheni yaṅu inwi muṅe kha nṅu ya vhuvhili ni i khalare.



Kha ri ṅwale

Itani ṅdowṅdowe ya u ṅwala leḑere ili.



Dikishinari yanga

A a

N n

B b

O o

C c

P p

D d

Q q

E e

R r

F f

S s

G g

T t

H h

U u

I i

V v

J j

W w

K k



X x









L l

Y y

M m

Z z







Gerani kha mutalo wo tshukhukanyiwaho ni nambatedze murahu ha siaṭari iḷi kha gwati la buyu yaṅu uri ni ite tshikwama. Ndi hone hune na nga vhea hone zwigeriwa zwaṅu uri ni zwi shumise hafhu.



Zwigeriwa Zwanga





nambatedzani hafha nambatedzani hafha nambatedzani hafha



nambatedzani hafha nambatedzani hafha nambatedzani hafha



Garata dza maipfi:
 Gerani garata dza maipfi kha mitaladzi yo
 thukukanyiwaho. Dzi livhangeni na garata dza maipfi
 kha mabambiri a u shumela o nomboriwaho. Dzi
 nambatedzeni ntha ha ipfi li re lone.

27	N ^h ne	na	inwi.	Ann	na	Ndamulelo.
31	Ana	na	Ndamulelo	dzhena	vha	fhano.
35	Vha	tamba	bola	phakhani.	tshikolo	
39	U	tamba	hu	a	takadza.	
43	Ndinde	ndi	tshifuwo	tsha	Ndumeliso.	
47	Hu	khou	fhisa.	bola.		
51	Ndi	takusa	Mashudu.	tamba		
55	Ri	imba	ri	guma.		
59	Ndamulelo	o	posa	bege	bisini.	u
63	Ndumeliso	o	tsa	bisini	a	funesa
	pfa	n ^h otshi	i	tshi	noña.	
67	Ndi	takalela	u	la.		Ndi







75	U	ta ^h lela	mitambo	zwi	a	takadza.	zuu.
79	Ndumeliso	u	na	vhudele.			
83	Ndumeliso	u	a	awela.			mmawe
87	Ri	vhala	bugu.				
91	Mme	anga	vho	renga	maapula.		na
95	Khotsi	anga	vha	vusa	nn ^h du.		ya
99	Mukomana	wanga	o	xisa	baisigira.		Ro
103	Ndi	vhomakhulu	vhavhuya.				126
107	Vha	takalela	TV.				komiki.
111	Ri	thusa	khotsi	ashu.			
115	Ndi	du ^h vha	la	Malindi	la	mabebo.	na
119	O	nwa	Coke.	A	hu		

122



